



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-24686-1/21
Sarajevo, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa članom 8. Zakona o privatizaciji preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) Vlada Kantona Sarajevo, na **72. vanrednoj** sjednici održanoj **11.06.2021.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku iz tačke 1. ovog zaključka.

P R E M I J E R

Edin Forto

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Skupština Kantona Sarajevo,
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.



Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi sa članom 8. stav (2) Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), Skupština Kantona Sarajevo na ___ sjednici održanoj dana _____ 2021.godine, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U
O PROGLAŠENJU OPĆEG DOBRA I PRIRODNOG BOGATSTVA DIJELOVA
PREDUZEĆA KOJIM UPRAVLJA KJKP „GRAS“ D.O.O. SARAJEVO I IZUZIMANJU IZ
POČETNOG BILANSA I PROGRAMA PRIVATIZACIJE

I

Proglašava se kao prirodno bogatstvo i dobro u općoj upotrebi dijelovi preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimaju se iz početnog bilansa i programa privatizacije preduzeća, a odnose se na:

1. Kontaktnu mrežu tramvaja i pruga;
2. Kontaktnu mrežu trolejbusa;
3. Upravu zgrada, radionice i hale na k.č. 527/1 K.O. Dolac u površini 3.285 m² (zk broj 282);
4. Zgrade servisa tramvaja i glavna hala autobusa na k.č. 531/2 K.O. Dolac u površini 3.035 m² (zk broj 282);
5. Zgradu kontaktne mreže i održavanja pruge na k.č. 527/3 K.O. Dolac u površini 187 m² (zk broj 282);
6. Zgradu sušionice pjeska na k.č. 527/4 K.O. Dolac u površini 37 m² (ZK broj 282);
7. Zgradu skladišta mazuta na k.č. 531/4 K.O. Dolac u površini 56 m² (ZK broj 282);
8. Turnus kućica dispečer i odmor vozača na k.č. 528/4 K.O. Dolac u površini 35 m² (Zk broj 282);
9. Zgradu komercijala na k.č. 528/8 K.O. Dolac u površini 48 m² (ZK broj 282);
10. Turnus kućica na k.č. 528/8 K.O. Dolac u površini 24 m² (ZK broj 282);
11. Kotlovnice na k.č. 531/5 K.O. Dolac u površini 193 m² (Zkbroj 8542);
12. Benzinsku pumpu k.č. 531/1 K.O. Dolac u površini 35 m² (ZK broj 8542);
13. Biro voznih karata i dispečerski centar na k.č. 528/2 K.O. Dolac u površini 157 m² (ZK broj 6755);
14. Biro voznih karata i dispečerski centar na k.č. 528/12 K.O. Dolac u površini 35 m² (ZK broj 6755);
15. Portirnicu i službu kontrole naplate na k.č. 528/3 K.O. Dolac u površini 21 m² (ZK broj 6755);
16. Zgradu informativne službe i ambulante na k.č. 528/12 K.O. Dolac u površini 75 m² (ZK broj 6755);
17. Zgradu lakirnice na k.č. 531/3 K.O. Dolac u površini 319 m² (ZK broj 3107);
18. Ukupnu površinu ekonomskog dvorišta na k.č. 535/1 K.O. Dolac (zemljište zgrade) je 47.359 m².

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: _____ //21

Sarajevo, _____, 2021. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA
Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

I P R A V N I O S N O V

Pravni osnov za donošenje odluke sadržan je u članu 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi sa članom 8. Zakona o privatizaciji preduzeća FBiH („Službene novine Federacije BiH“, 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

II R A Z L O Ž I Z A D O N O Š E N J E

Navedeni objekti su od izuzetnog značaja za opće dobro i prirodno bogatstvo dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa članom 8. stav (2) Zakona o privatizaciji FBiH, riječ je o imovini koja predstavlja dobra u općoj upotrebi odnosno javno dobro koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti te je od krucijalnog značaja za normalno funkcioniranje javnog gradskog prevoza u Kantonu Sarajevo.

Kontaktna mreža trolejskog te kontaktna mreža i pruga tramvajskog saobraćaja kao i navedeni objekti predstavljaju javno dobro Kantona Sarajevo kao osnova infrastrukturnih kapaciteta Kantona Sarajevo za normalno funkcioniranje javnog gradskog saobraćaja.

Shodno navedenom, dostavljamo prijedlog Odluke o proglašavanju opće dobro i prirodno bogatstvo dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

Na prijedlog Odluke pribavljena su sljedeća mišljenja:

- Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo
 - Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo,
 - Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
- Za realizaciju odluke nisu potrebna finansijska sredstva

III F I N A N S I J S K A S R E D S T V A

Za realizaciju navedenog zaključka nisu potrebna finansijska sredstva.

Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese odluku u predloženom tekstu.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo

Broj: 09-02-24599/21
Sarajevo, 10.06.2021. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije--

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije (u daljem tekstu: Prijedlog Odluke) pojedinačni je akt imovinsko-pravne prirode za čiju zakonitost odgovara nosilac pripreme predmetnog materijala, u konkretnom slučaju Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

2. Prijedlog Odluke se može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz preporuku da se predmetni materijal dopuni i sa mišljenjem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, s obzirom da se radi o pojedinačnom aktu imovinsko-pravne prirode.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: uz@uz.ks.gov.ba
Tel: + 387(0)33 560-449
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-02-24600/21 AZ
Sarajevo, 10.06.2021. godine

**MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
KANTONA SARAJEVO**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije

Veza: Vaš dopis, broj: 04-04-24569/21 od 10.06.2021. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo saobraćaja je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Prihvatanje, odnosno provođenje prijedloga propisa/akta planiranja nema i neće rezultirati fiskalnim učinkom na Budžet Kantona Sarajevo.“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, nema primjedbi.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila: Alma Zildžić, mr. oec. *Alma Zildžić*
Kontrolisala: Amina Moćević, mr. oec. *Amina Moćević*





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-24598/21
Sarajevo, 11.05.2021. godine

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
gosp. Adnan Šteta, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije, mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 04-04-24569/21 od 10.06.2021.godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/12-Prečišćeni tekst, br. 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20 – Ispravka i 14/21) i člana 4. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog Odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelovima preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije je pojedinačni akt Skupštine Kantona Sarajevo, koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.

PO OVLAŠTENJU MINISTARICE
POMOĆNIK MINISTRA

Goran Rokvić



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba;
Tel: + 387 (0) 33 562-083,
Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



skladu s posebnim propisom, u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu tog propisa.

Vlada Federacije donosi uredbu kojom se bliže uređuju nadležnosti i postupak revizije prethodno izvršene privatizacije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Nalaz revizije u smislu člana 5. ovog zakona čini sastavni dio početnog bilansa preduzeća koje se privatizira.

Nesporni dionički kapital stečen na osnovu otplaćenih internih dionica nominiran je i ne podliježe privatizaciji.

U početnom bilansu dionički kapital iz prethodnog stava izražava se u KM.

Član 7.

Preduzeće je dužno izraditi program i početni bilans u skladu s članom 4. ovog zakona i dostaviti nadležnoj agenciji u roku od koji odredi Agencija Federacije.

Početni bilans preduzeća za privatizaciju iskazuje se u KM i predstavlja osnov za utvrđivanje vrijednosti preduzeća koje se privatizira.

Kada je privatizacija uslovljena podjelom preduzeća na više samostalnih tehoeekonomskih cjelina, program privatizacije preduzeća i početni bilans preduzeća, uz prethodnu pripremu plana podjele preduzeća, priprema se uz učešće nadležnih agencija, nadležnog ministarstva i nadležne vlade koja vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala u tom preduzeću (u daljem tekstu: nadležna vlada) ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Vlada Federacije će svojim posebnim propisom bliže urediti nadležnosti i postupak izrade programa privatizacije i početnog bilansa za preduzeća iz stava 3. ovog člana u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Upis djelova preduzeća iz stava 3. ovog člana u registar društva vrši se po okončanju privatizacije tih dijelova, a na osnovu rješenja nadležne agencije za privatizaciju o odobrenju upisa izvršene privatizacije tih dijelova u sudski register.

Član 8.

U početnom bilansu preduzeća za privatizaciju neće se iskazivati vrijednost stanova čija se privatizacija vrši po posebnom zakonu.

U početnom bilansu preduzeća za privatizaciju ne iskazuju se prirodna bogastva i dobra u općoj upotrebi, objekti od općeg kulturnog i historijskog značaja, koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti.

Iz početnog bilansa za privatizaciju preduzeće je dužno isključiti sredstva čiji se povrat traži za restituciju, o čijem podnošenju i vjerodostojnosti je preduzeće obavješteno od nadležnog organa, u skladu sa posebnim zakonom.

Sredstva iz stava 3. ovog člana mogu se izuzeti i u skladu sa odredbama člana 1. ovog zakona.

Isknjižavanje knjigovodstvene vrijednosti stalnog sredstva iz poslovnih knjiga izvršit će se na teret državnog kapitala.

U slučaju potrebe Privredno društvo odnosno Vlada osigurat će sredstva za zaštitu manjinskih prava dioničara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sredstvima iz stava 2. ovog člana preduzeće ne može raspolagati u pravnom prometu i dužno ih je koristiti pažnjom dobrog privrednika, do konačnog rješavanja statusa tih sredstava u skladu sa posebnim propisom.

Član 9.